



(a) Hermite ($\min_{\text{Herm}} = \max_{\text{Herm}} = 0$)



(b) Hermite ($\min_{\text{Herm}} = 0, \max_{\text{Herm}} = 1$)



Algorithm (j major)

```

do  $n_{\text{recur}} = 0, \max_{\text{Cart}} - 1$ 
  do  $|j| = \min_{\text{Herm}}, \max_{\text{Cart}} + \max_{\text{Herm}} - n_{\text{recur}} - 1$ 
    do  $n_j = |j|, 0, -1$ 
      do  $n'_j = 0, n_j$ 
         $x_{\text{recurrence}}$  with  $i_x = n_{\text{recur}}$ 
        do  $n_i = 0, n_{\text{recur}}$ 
           $y_{\text{recurrence}}$  with  $i_y = n_i$ 
          end do
          do  $n_i = 0, n_{\text{recur}}$ 
            do  $n'_i = 0, n_{\text{recur}} - n_i$ 
               $z_{\text{recurrence}}$  with  $i_z = n_i$ 
              end do
            end do
          end do
        end do
      end do
    end do
  end do
end do

```